

PP. 1-59

Bantwani se Bale kwa phothwan me
 nne Balama Kwame Kucweng Kanyo
 le Mameye mo go lwa Bantwani
 mo fape nne Makhimo a bona m a le kwa
 letzwe mo Kanyo go Biliwang goe ke
 mamogole. li thaba tsaling engwe ke phosa
 engwe ke Tsuili ke Melapo eme go bo mo
 go aze phosa ke go tsa Bitsa ka leina la
 Molapo wa phosa.
 Engwe thaba ke Sithutse. Sabo Ramalimane
 a thopa. Gape mo Bantwani Baling
 teng go rale saina a li thaba le
 marope a Bagologolo. Kwa fape ke
 machipane ka sekgwa ke
 Kurfontan. Gape fapeng ke
 Maleiko ke leina la thabane e many
 le moshuna omogolo o kolvi le li pholo
 tsa cona li kabenang kamo teng le Batho
 ba Kgaba Letso ku ka moteng le kgale.
 mo Ere se mothe Kape Batho ba e Kgaba
 ke go Kuba ke go Pshatta le tsoke. se go i
 wa kwa Letso kung leo la Maleiko me
 Batho Batswanter gore ba ope mo kgosi
 Bare heeta ke rena Bao ke Bana ba
 gago wena ngwana ngwachipane
 attala mela ngwana khuele asa Buee
 nne Keletse ke jele Bogobe ka nama
 me Kgo Kgo pula makhura. agottola
 gomong o tse nna ke letse ke jele
 le nawa ke Kgo pula makhura eomong
 are nna ke letse ke jele Bogobe ba
 Sebotoane, ke Kgo pula makhura eomong
 are ke jele Bogobe ba li tholi ke
 Kgo pula makhura agottola eomong
 a li keletse ke jele li kgobe ke Kgo pula
 makhura.

Not Typed.
 see 87 1/21/1988

Kgoro ea Bantwane Kamoo moshadi Kago late
 lanale Baba nang le litho mokoerong ea moshadi
 ke Kgoro ea Thebe ke Ramatsheli Rrago
 & mohlamme le mohlamyane. Kgoro ea
 Thebe e latelwa ke ya mohlamyane.
 ebe mokoone Amaraha ebe ditshogo tsa
 maraba Angatsana amokone,
 me Gotta Thebe Phora ke Barwa Thebyoane
 ke Baseling motheo wa Bantwane Kamoka zaBo
 na. Magoro amanchi ke linwane tsa magoro
 ao. me Hageno. Kgoro ea moshadi enale maloko
 amanchi Ba Baling moqo le Ba moshadi ke Ba
 Rwa Thebe ke gore Mathebe Mathebe ke lina
 la Makgwa lina la Mathebe ke Thebe.
 Makgwa ke ona ailing gofihla mo thokwane ge
 Ba Bitša Thebe Bare ke Mathebe kege Batho
 Batta ipitša ka lina le la Mathebe.
 Matheba the ke Monnago Thebe.
 Me Kitta ke Monnago Matheba the
 me Gotta mohlamyane gotta mokoone
 ebe ditshogo ebe Phora, ebe
 Malisa ebe Rahlog, ebe Matea
 ebe Mvepyoa ama sehlele, ebe Monaging
 ebe Mpye ebe ~~Batho~~ ebe Malefallo.
 Malefallo, ebe Boroko.
 Ba Matea Ba Bina Phopu me ke Batho Ba
 Ba falleng mo Bantwaneng.

- Mokawane ke ena eleng motsweli wa Kgoro
 ea Ba Monaging. Ena mokawane oswetsa
 motsweli. me sabo mo go lo mokawane
 Monaging.

Mariba ke motlonyana wa Ba Kotho me kenna eleng
 daga go Batho Ba baleng tsa Ba mariba.

Me Baile ge Bafatana le Bakgatta. Bantwan
 Baikisa go Kgosi Sekukum go rufana le Bakgatta
 me are zhisang likgomo tso tsa lina koano
 gona me ke ge Bantwan Batta isa likgomo tsa
 bona kwa ga Sekukum. me lina la likgomo
 keo me e le Maoka amanopi. Esale geia
 kwa ga se kukum achi cheme ti bova li saili
 me ntwaona e as sale entse chwa. me ke ge
 Sekukum attare mpeeng letting koano go
 nna. me likgomo tsona ea Ba gona ge li
 hule ke kwa Bopeli

Leina la tha Ba engwe ke Ramo Khuttoane
 Kefas Kajeno go Bikhany gone ke Guedred
 machipi.

Gape ke tso Bantwan Bailing ge Batswa koe
 mitse ga kopa Ba vage motung. me ge ba
 tloga motung mo. Guedred. Ramo Khuttoane
 Ba evaga phokwan. mo giling goare go fa
 pana Bakgatta Baga. dikotolane Maloka
 eveneng e le Motlogolo sa Bantwan me aue
 achabetsi mo go bona ka go Baka Borina
 kwa gabv. kwa Bakgating ba Moche ke
 ge ene e le eva aony agolisa Kgoshi

mpiki. me ge mpepi ashino agola agana
 go mona boena. ke ge atta Chabela kwa
 ga aB motlogolo kwa ntwane. me
 Bantwan e ge ba sheno go motogile
 kwa rho kwane. ka bakoko p
 me ma kgua. Ba Betsa inaba co
 goare ka bakoko p

me Bantwan e ke ge Batta go uga kwa
 Tha Boko shigi. Kajeno bare ke
 Kuf hlophontu beruict sa Kofu an
 I ha Ba engwe ke dibanu. ke
 Kajeno Bantwan e giling motung lina
 Kajeno e le Kwarruleag

Maina a likgoro tseo li agileng le Bantwane ke
Ba Hualuba Babina Kgomo.

Gottile monna ale mong me ele mottoqolo wa Bantwane
Kamokgorong ea Makitta.

Makitta Se aitheda o e

ke Makitta Kitle amankgabane ke ntsi Annakanyane
ke Rangwane a likgoshi tsa ntwane ke
Rangwane a Chipane le Ramatshele.

me le monna oa Ba Hualuba le ina la gage ke
Molimo. Se aitheda o e kenna Molimo wa
Morotwana wa Rototseng Pitse moreong.
leina la gage ele Seopeleng.

Seopeleng ke morwa wa Sephelo. Mosali wa gage
ke Maphello morweli a Mokaye morwa wa
Makitlee.

Kgoro engue ke ea ga Mokye Ba Bina Chwene Ba
Tswa Bokgalaka

Babang ke Ba Boroko ke Kgoro le eona gosale golla
Ena anvoshi Kvano ntwane me olirile kgoro
anvoshi Byvale ka Molimo Seopeleng atileng anvoshi
Mokayeno ke Kgoro ea Ba Malefallo.

Ea Ba Boroko vile atswala masogana ale
4. Amane Kayeno ke Kgoro. ea Ba Boroko.

Lephira ke kgoro ea monna ale mong le eona.

Basa mogoji le bona ke Bana Ba monna
Mariba le bona ke Bana Ba monna ale

mong.

Bakopa Bona ke likgoro tse nchi ke Ba
Jiana le Mabolimo le Ba Khubega le Ba ga
Maganedisa. le Ba Maaba. le Ba Malimone
Babina Kgomo. ke Ba Hualuba le Ba Thaga ke Ba Kopa
Babina Tholo le Kweni ke Bakgaga. le Ba
Maphagwana a Bina Tholo. ke kgoro ekgolo,
ea Maloko amauchi, a bona amang asale kwa
Ga Kopa Kveleng ko Batswangting.

K34/43

Bantwane Ke Ba Rolong. Sereto sa Bona
 ser. Barolong hatswa thamaga batswa
 khulwana eka Kgomo. Re Bina tholo.

Retswa molimolle Amangwato
 sereto sa teng sire

~~Ab~~ Montwane Amangwato Thaba Keswele hloko
 ka li heletsa hloko Kabe ka hloka le Segwara se
 shalang. molimolle nchinoge ntswe ke Bone la ntwane
 angwato

Bantwane Bahlatane le Ba Kopa. le Ba Phuthing le li
 Thorwana tsa Ba Bina Thau le Ba Bina Sejaji. le Ba
 Binang Kgomo ke Ba kwalubi.

Ana ina ce dithaba ① K34/43
tsa Bantwani ze Baapile
 I kwa Mogajale Kaseno eling wleak leag-184.
 Kgoshi me eke Mathabane da leina la go
 ithuda ake ke nna Mthibeli ase lida.
 Dhaba engwe eo eling wit Spaning Kaseno leina
 la yona ke Boshogogo Boshogoshogo. lengope
 la eona ke Mathehe ke lengope le legole le lerang
 le meetse ali fonta metameli' eo nneeng Betho.
 Ba enna mogolona raki, ealle, ere se ke ngwase
 wa likomullo Banwe ka Kwa Mollabete. Bao wakgo
 ce Kaseno Barung ke Muesriver, me engwe dhaba
 leina la eona ke Mapule eo Kaseno ea getswy
 ke Makgwa Bara ke Elandsdooen.
 Engwe leina la yona ke Phoko engwe ke
 Phokwane mo gobitsoang ka leina la gone ke Uvokkop.
 me eke gone Maloka ke Morkatta eo a humaneng
 Bantwani moting me Baile ze Ba papana ke
 Bakgatta. Me Kgoshi Sekukuni a Baranamola
 ka gone leina Bantwane ttang Kwano gone
 letto gele Bakgatta Bao mo Ba leng tng

- 5) 6. Letsumi tse li tomang li phofolo.
 Gabatsome: Ka gontsa Batho Baba nchi batta litsi.
 na Bona Kanushi Ba li ra Setamo gore ba ka go
 Tsoma Bale Bararo. Kali mpya. Kapa Kali thuy
 me Basu Bollela gore Baeo jaka Dau Kapa
 li phofolo tse Kgolo.
 Ge gotta tshisiwa gore ditsholo le teng gotta rea
 Kgoshi ea sechaba gore ditsholo ale biteng
 me kgona sechaba se ka tlopano kamoka
 goya ditsholo. me gosarewa gore goeo Bola
 wa dau Kapa phofolo ekgolo eoleng sehalo ze
 Pona se sa seya silo. Gotta tse li phofolo la
 Moshadijela Battala Bolaya seo seileng
 sa bateng kamo laeng.
10. Kase Lifu go thea li phofolo li thewa ka moreo. le
 mogohla.
- 1) Sifu ke sa go thea li noyana le li batana tsenyana tse
 li byale ka kgano. Pela. nakuli moswe siklora, mototo
 mutta. le li noyana.
- 2) Liphofolo tse Kgolo li thiwa ka moreo. Ke
 moshima opepiwa mofatsa othi hae kamoolimo
 ka matwang le li kutana gore ere ze etsepela
 ethe emele kamo moshimeng me ottare ze otlibo ohlola
 a humana kamoteng me otta chole ela kamoteng
 ga moshima. aentsa chuile.
 Me Battare matomo ze batta thea batta lehe la
 moli phofolo tse li tse pilang moteng. me ke
 gona batta thea. Kapa mogotsepilang li batana
 le mogotsepilang li noyana.
 Mogotsepilang sebata kapa mo ba humaneng nne
 sejala phofolo kapa gole nama engwe e seteng
 Battala thea sebata seo ka mogohla. Mogohla
 go liroa morako omogoloanyane wa botille ba 4 ft
 le Bompatati ba 2 1/2 ft de goya kolimo ka masuika
 2 ft. me ba feja li kota kakolimo. Battamilla nama
 kwa moteng balira lemati liteng eare ze e goya nama
 e me ea itswallela kamoteng. me ottare 1, 2, 1, 2

74. Kaga lumpya ge li hlabari Si tsoe gotsoma

Likgona gotsoma ka goitlaga ge li humane mophofolo eneng esepula tung. legore ge tsa mohlala eseki be ea shiana. legore ge ebone moshima e olupelle lege oagetse Bobi etla lupella chipa kgaga nakeli Kapa Sebatana seseng lese seng seo se nrang ka mo moshimeng. etlare golupella ea fate moshima oo ge epati gana go kena kamotung; Me ea bogole gore mong aona atte ae thushi go eka gore ka antse Sebatana seo se lupelletsoeng ke mpya eo eneng ese bogole.

Goruta mpya kgane

Ke gore ge tsonila kwa kgole ge otswire sithuya wa ekgalima. Zape ge o sa tsoara sithuya otswire liKotlo tsa gotsoma fela ele lirogole melamu le Matsolo. otla tsame shupetsa lipya tse meshi ma eo o ka ehumanang otla fela oli bita gore litte li olupelle kamo moshimeng omong leeo mong me etlare ge oli bita ka Serelo Sa Ba tsumi ware Taya Twa ^{Thwa} me oli shupetsa ka serogo kamo moshimeng. etlare ge o humanana Mashukushuka wa libita wa Konopa leswika kamo o gobipileng, me tsone litla kera. Me gothoma fela litlahe li tloa ele golupella meshima eohle lego kena kamo gohe Kapa oteng lia ntsa Sebeta Kapa goa tsoa phofolo.

75 Maina a lumpya

Ke Chweu ya peya, Atta Semali, Bupi, Hlalerwa, Mphailele mothoatsela, Kanon, Patron, daudona, Pela Taba Tshello, Maruamato, Hlokoalatsela, Moshimanyana Mpopotana, Lwalalattala, Moitei, Moritionotsa ntsosigata, metse onvakal, Mathe achoene, Bloom Baroba Tau molepong. ~~Bshigo Basoma~~ a Seba Dan Ke Bankwe,

76. Goyalwa ga limpya Kapa go retoa ga tsona
 Limpya go yatsega tseu mong atona asa li tsumising
 li nnaeng mozae aana Koa Shokeng Ka Se welo.

Limpya liarutwa

Ge mong a limpya ele motsumi ev mogolo wa nnaeng
 Koa Shokeng li kgweli tse tharo Kapa tse pedi eo ke
 eena motsumi ev a re tang limpya tsagase le go li
 thea maina atona goya ka metkwa ea tona
 le Bogale le Botlafa le mafolo fole le phegillo ea
 tona Kefae eena mong attare byale kage lintse li
 nale maina atona akwa gae ottare gobona metkwa
 ea tona Koa Shokeng ali ruta ka maina aanaeng
 mogong ottare

Engwe ke Hlokoa latlala ntshhele motho wa
 tsela gaahloke mosebeli.

engwe are ke Boro Ba dau mola pong asu ba
 dau ke Ba nkwee.

Engwe are ke Mphailele Kia futa mosepeli
 oja litala

Engwe are ke Pelaca thaba ea gola thata zozola
 la Molapo oyama

Engwe are ke atta se mali abo Kgoshi lya oja
 li sapisa

77. Limpya li aga le pi swa

Limpya li galefiswa ke eena motsumi ka
 sehlae li ka go li ttoa etse gae che tse bogele
 gape legore geli lele kisa phopollo esekhe lia
 ema li eholofele che li tsoare ele ka sehlae
 legore geli Bone sebetara esekhe lia cheba
 li eholofele go phihlala ge mong atona abe
 tamula goli fa matla me litla rapeli seboara
 meena ase Bolaya.

Kgalefiso ea limpya ke Mohlohlelo wa
 limpya.

Phagolo ea limpyengana

limpyengana li tšare go vottwa li golisoa
me li thakgoloa me ge o rata wa elesa
ena ele kgotšo.

79) Go tuta ga limpya le maina atsona

Engme ke molomo wa dau kotwane chika ka
ona lia wela

Hlalerwala kolo kea gafa gafa ke tsoma ntwa
ka pulo ea gobaba

Engme ke ^{Kanono} ~~Kanono~~ ea matwana mamoshi othuya
Bashela Selele Kishetsa Kgale.

78. 79. A limpya lia fiva kampo li tšisoa na;

limpyengana lia Beelwa kapa go ka lirekese
gwa ka batho ea batho kapeo aretang kateng li ge
Batho ba rata mpya; hata batla rika limpye nyane
tseo tsa ona. me thoko li thoma ka 4 kapa 2
ge egolile esatsele mpya egolileng jofetsa erukwa
ka puli (goat) kapa kapeo mongaona aretang ke
teng go rekisa me hoko ea mpya ke puli.

(80) Go tuta ga limpya

1. Hlokwana latsela ntshibele motho wa tšela ga hloke mo sebeli

2. Esiri echeven lipuli ke tšea gotshela beng batsona batsogile

4(3) Seshunkwane sa kgatla a khunwane sare se mpona sa
inama inama eabe esale eka ke mogwe abona mogog
ali. Chipa ea namela schlare mabala abo chipa atla
ka go Iswana abo chipa

4. Mahlong ke kae abo chwene dona arots mahlong
Kgenaine. Chwene Konaiwa. Mele.

80) Sereto sa katse (Cat)

Ke ngwanamatsone fela gana sereto.

Likatse litlele le matšwa ge atla fa Transval

me lise leng. ge linte lile teng mo eka
ba lekolo le mengwaga.

5) (5)

K34/43

81. Batho ba neng ba ile Sethuyeng ke Bona ba neng
Batta le lilo tse li seng teng Koano. Battile le sethuya
le Paki le li Kompurese le mili le tsona li Katse
me ke pile makgwa ashi atte Koano Transvaal
makgwa ge ashi go kena mo Transvaal ke
ge gotta Baana le likatsi le mafela
Mohlala wa Katse

Ke gonamolela batho mabele ge ajewa ke magotto
me Katse etta ja magotto ge afojela mabili
Kamontlong me eona etta go thusha, gaena gorekisoa
chulete byvale ka liphofolo tse ling tse li ruilweng
mogae byvale ka eona.

(82) Ka ga go rua liphofolo tsa leshoka mogae
Rena ga gona phofolo eru iwang mogae. Kajere
reka erua. me retthe re ekisa Makgwa ntle lefao
Basotho gaba rui Popolo ba ebolae ea lege eka
ha engane gaba rui. Aka tswara Pofotoana
engane me gone atte aeo tsona ka eona me
hikgaka bae bale ke goli rua tire gogola lichabe
le liphukubyoana letsona reli golisa byvale ka
limpjenyana kamoso otla bona eseteng. Potsana
le eona ka Pa Pofotoana engwe le engwe ge
e shino gogola e hwa da Shokeng. Kgono ea eona
ge ese go ehlaba eshi eti i thata.

1) Batsumi le go thea ka Sepu. le li
 phofolo tse li sa tswanang go ko-
 ngwa.
 Wtsoma phofolo etjwang ntle le Sebata
 na. Phaga. Chipa. Kganv. nakeli
 Kuka Baka lage lisa jiwe.
 2. Kgaka Kswaly thuti Phulufulu. bhuhu. Khulu.
 Mottoko Kala none.
 gogotsongwa ebe go sangakwe dau
 nkwe fliri sa goyakwe tso.

D. Le Batana tseo li sa juweng motsumi
otta Bua malla wana atsona gore ette
abege ka ona kwa moshade.

ke Phukuywe, Dau, Kgaga, le makhura a sona
le psiri le nkwe.

Liphopolo tseling uttabe alizakula gore
ette alipe a be a toke megoapaca tsona
uttabolaa tseo lijuwang le tse li sa juweng
me gottare eena akgetha tseo ateng aliwa
kwa moshade. tseli juwang letsona otta
kgetha tseo akaeong go Beza ka tsona
kwa moshade.

3 Li Batana tseo li sa juweng ke Kgano.


Phaga chipa moshapalong.

pela ea juwa littalo lelira Lethebo. chipa
gaejewe littalo la eona lelira kobo,
phukuywe gaejewe littalo la eona lea
larwa ke dikgoshi. Dau gaejewe littalo
la eona ke la kgoshi. Psiri gaejewe littalo
la eona ke la kgoshi.

emong le mong se abolaile Sibata sese
golo o tswantse gore abege kwa moshade
le makhura a sona.

Dau se e tsonywa byvale ka tseling e be bola
ile Kgomo ea motho, kgona e ka tsonwangoa
psiri gaetsongwe eyakwa ge ejele dipuli,
phukuywe ea tsonywa kage eyakeloa gore ette
onekise littalo la eona, ge oleshugile wa lira
kobo ea tsona wa erekisa otta humana
Kgomo.

Dau se okare ke eyaka gore otta kura
Kgomo mohlomong gotta hoa wena
me wahloka kobo e wena oneng aeyaka,
Psiri oka wa ka moreo. me wa Beza kwa
moshade, otta rewa littalo ke



4. Ngwe a siloma ea seloma meliti' e re
goloma fazi le agele gake lome bela
ke loma eo antomang

Pela ea thaba ea gola thata gofola ya thaba

Seruto sa Ba tsumi ze Ba sa Bolaya.

Sere motsumi ze a sa holage maroka
mabe ga atene i

Leleng Bari o si Bone motsumi sokgalalla
gaaholaya ohlokile.

5) Dau ga e yakwe ye gona esa ja kqomo. ngwe ze
eyakwe ze esaya luli. tširi ayakwe ntl'esa
sya silo. Pila ayakwea gore elire koho le
chipalia tšongwa gore le lire koho h'fukuhre
ea tšongwa gore elire koho. chipo ebola elwa goya
mahle. nakuli ebola elwa gore ya mae al
Kgošo mogae le li phoko tša lungaka goalape
Balotši ka nama a cona le golira litlela
gona Sehehana. le chipo ebola elwa goya
mahle le gore litlela cona lenale mo hola
gofila la mutla.

Tholo ea Bolawa m'yuwa ke Batho.

Me Sifila sa cona Sere Tholo molimo
Kgehlawe Bampolai Batta ithoala megono
(gore thwala megono Kgo roala liatta tšupile
Hloso ng li tšwere gane.

Thutwa (Kanzul) ze motho a ebola ile e Bege
Moshade Dyoali ka Dau. le Kubulu tšupile.
tše Kgošo tšeling. li Begea moshade. ze
Sechaba Se seng Se kabolaya tšou.

Setswanetše gore Si Bege Kgošing
e Kgošo ka lungaka la cona. Kase tšou
ele kaka motho ze a bolailoe ntl'ele

Molats me molai a Begea moshade gore
moshade a molace.

3. Nkwe gaetsongwe etsongwa geesentso
me ge aebola ile kobo ya cona aeboga
moshadi otta newa Juli le ea Psiri otta
newa Jaki le lipogo.

Phukuhye eona kgoshi ge oile wa megala
gantoo. la bobeli otta zoputsa aereka mag
o wena

4. Lireto Kafa maina amang atona
Sireto Sa Dai. Ke dau dona asegorotue sa
mulimi. Mokgoyana asenan gabomogolo
ojela maumo nageng. dau sethula alipitse
chichila amayame kabonwa elle sehlana
sapitsi

Sireto Sa Pukuhye Sere
Ke Montkgwe wabo kehlwilwe Ke Batsumi
le Batho Pukuhye sebito morva mollo iwa
ne nkabe abolawa Rama ka enali ala tsa
gobina kosha le methepa ya gestu ea
kgohlotala.

Sireto Sa nkwe Ke ge Batho ba itheta ka yona bare
Ke kgwaligwali ya lerobo. Mabala otta ka go
tswana chipa chule lerobo mabala atswa ka
gotswana abo chipa.

Sireto Sa Kubu Ke ge Baereta ka lwa lali
taola. Bare Ke Kubu tona arramaele metse
Ke tserwe Ke atsela metse atsela asa tsee

Chukulu Batho ba itheta ka eona bare Ke chukulu
enaka lempokapoka Makgale Kea hlaba Kameka
lehubili Masetere onakale hubilu.

Ilou. Batho ba leboga ka eona ge romong agoreta otta re
keleboga thata kamatta amagolo golaa obee
Kaka Ilou Chukulu eona moshumane

6) Batta humana Sebata seo ha Setheiling Kamoteng se itswalletse. Psiri nkwe Lepogo, dau.

Chumene le vona ethewa ka moutloane le legapana le Boletswa. legapana go Phungwa nkgari ebe wa mochimong mo lichumene li Sepilang teng, me etlare ze bona lithotse Kamolegapaning ea lokela se atta goe entsê lithotse Kamoteng me atta khuparela me se atta sapatiganela Kamoteng go fihlela ze ve humana Kagone ze ekhuparete ze enke ekhuparela ekhuparelete sa ruri go fihlela ze eda. Kabo litswa othea ka lefilakapa lithotse me otsea Boletswa obotata ka mahlokoana abotata wa gasaya le etlilong gotta kapa goya moteng me etlare ze itsea se wena o fare litseing kasona ei sa koo ganong etla tseleli tato ea isa koo ganong me maletsoa aetsasa maahlo me etlare. Kea ikhumula me ea imemea maahlo, ka litato mariri aeona atla ethiba maahlo eapalwa ke go bona gapila me atla chumane eare kea Chaba wahi wa etswara Kagone esa bone gapila kwa echablang teng me wa ebola ea, nne li gojela mabili me eka sehlo litta mochimong.

7) Gotsongwa liphofolo ka Lilipe le marumo le melamu. Motsu atswara ke lichaba tse ling. Rina ke tswara marumo le melamu le litogo gireg tsoma pula. Motsu ka go Bolaya li royana

8. Go tsoma

Ke ga eomong le omong me habang ba pitisa habang ka go tsoma me ha bolaya liphofolo ka mures. me bare ze Baitheba bare ke maruma me baba holayang liphofolo ka limpya bona bare gare maruma Remarupa ara kgaolane nkgavla lilo meshiba.

8. ~~g. gothoma ke ga comong le comong me ase litseuni~~
 Balampya Batsoma tshabula moqare ka kgwedi
 ea April le mariga ze li phutubuye li tagile
 mehala le li phopololi nonne.
 Ga meroo Batsoma ruri gabana sebaka ka
 gobane me shema e baepetse ruri

9. Kaga Litsholo
 Litsholo ke la moshadu fela me
 lentšima gantso mo selemong. me ehe
 kgoshi eyaka pheto engwe eo eyakega
 ng me kgona ateng abitsa litsholo gore
 ake beteng me ke japi beteng babolaje
 li li phopololi tse kgolo tse bakala li humaneng
 kwa bareng teng. ntle le ze kgoshi esa
 mme litsholo ganke goi wa litsholo la goe
 tsona li phopololi ntle li pheto ea kgoshi
 me li phopololi hola wa mokeangoo. fela
 me mefatsi kamoka ga yona ebateng go thoma
 ze motho ake .15. years etlabe ele le sogana
 le mungwaga e .20. ze etloma go ya litsho
 lo, kaga le shoboo lele go lo leera oea
 Litsholo.

12. Phopololi tse kgolo polao
 Li phopololi kamoka ga tsona gali thibellae
 nako engwe. li bolawa nako le nako eo
 motho a kareng ze atsona. a se bona ona
 a tswanetse gore a se bolae.

12. Litsholo.

Kgoshi o bitsa litsholo gantso
 mungwageng

14. Somong le somong o swanetse gore ze kgoshi
 emena litsholo abeteng.

15. Ge go iwa litsholo ga go fokwe tala go phetola, go iwa
 fela. Litsholo go fokwa mohla go Bili tšwe go tlofoka
 go tla lalla phalapala fela

16. Geziwaditsholo gago phekolwe.

Ure ge Bafihla kwa Shokeng ba kgoboka
 ne mogontso me Baabe letsholo me
 Bare mphato wa makete oea ka tho koo
 ee. Omong oea ka tho koo ee, gantse ge
 Kghethollova goae eomong ke themi gago
 hla olwe li Thuyi, gattare masogana
 a sepele kwa pele me li phofolo litla Ba
 humana kwa file me Bali Bolaea. me
 Bakgalahye Bona batta rwala li phofolo
 tso li bhalweng ke masogana, me thwali
 ea letsholo ehe teng eol

17. Letsholo lentama ke Kgoshi me ge Bale kwa
 Shokeng Batta la ova ke Monnago
 Kgoshi me li phali tsa letsholo kwa
 ego Baane le Monna oa se phali wa
 le sogana. Letsholo ehe goyatega
 phiko ea Kgoshi fela

18. Ge go shino go memioa letsholo ga
 ttere Bosasa esale Boshigo gattare
 motgomana wa mo shadi ota a fara nkwe
 lelrumo, me ota chuma motkubega
 me Batho batta itse ka motkubega.

19. Ge vilwe letsholo Batsoga esale Bo
 shigo me ttere ge bale kwa motkubegong batten
 ge Baytsona Batta ja likati. me ge Balle
 Baholaea kapa Ba Bona seo Ba seya ka
 ng esale motshegare ettah Baboa
 esale motshegare. ge Bali ega ettah
 bahlo kile Seba seyakang.

20. li phofolo tso li bhalweng motsholo kitso
 Kgoshikano ke gatona

21. Kgoshi aka chela walopa agage.
 Kwa Shokeng Battare go ebua ba tsoa ele eomong
 serope eomong letso go, Botop Ba
 tsoa kitso Kgoshi

(21) Magolo, Ke Boteng Saliphofolo Ketsa
 Bakgalahye Baoneng Barwile li phofolo
 tseo. Gotta aba lera monnago Kgochi
 ev alaplau le tholo.

Ge o thuntsetse phofolo molaoli ota
 go abela serope are kesa molai. Sa
 Kgochi Ke Bototwana bathofolo. Kapa
 sehane le hlogo. Gele Komee ea Kgochi
 eona ea X yae itekantse.

22. Gogobolaiwe phofolo tse Kgolo tse hual
 ka dau nkwe lipo go gwe go theng
 Ge motho abolaile dau Kgochi etla
 molifa ka tholo. Me etare ge Baisa
 dau Batta isa Mogobo wa Marumo

Ge motho abolaile nkwe ope o a ka
 kuli me mogobo ona ke ona wa marumo
 me li Bata tse Kgolo kamoka gatsona
 ge motho ali Bolaile oli isa koa moshadi
 lipo go nkwe. Thau e begilwa koa moshadi
 me Kgochi o tla ru wena ge o tisi tse manaka
 amabili me wena wa Bvatelele leng lenaka.
 lenaka lattau ke Kgomo, me le Kwena ea Begwa
 e begwa ka litalo. Thakalu le tseling tse ngano
 gago Begilwe moshadi. Go begilwa moshadi
 ke Pitsi. Kgokong, le tseling tse Kgolo. go Begwa
 ka le umona tsona koa moshadi
 li phofolo tse Kgolo dau makhura a eona ke Phoko
 le phohu. le tseling tse Kgolo makhura
 le li taola tsa tsona hoo.

(23) Ka sa Phofolo tse li sa Bolaung
 tholo ga Bolawe. me ea Bola wa gwe
 etla entswe li phoko le manaka a eona,
 me Sepela sa eona sire tholo moimo Kgebola
 me mo mpolai vithoala me gono.

me gono. Ke gono motho o tla lla a tswere hlogo
 Kaliatta tse peli kam Kgotsaneng.

24. Kaga phofolo eeng etswarwe ephula.

Go ka tswarwa phofolo engane fela ge eshuro ogola hatta ehlaba, ge esake ea Chabela Koa Shokeng
25) Kaga motho se ai le alongwa ke dau kapa kwena.

Motho eo aileng alongwa ke dau otla alapiwa me apola. Ge aile alongwa ke kwena gante aea gae onna kwa Shokeng gofihlila ge apola me antse alapiwa. Me dau seeta lona motho etta gafa ea Buella ea ya kwa legaeeng ea oja kgomo. Me tta Bola wa etta sehloae eja motho. Kwena le eona ge etta eja x lona motho etta gafa ea thuku thula go seya me gofihlila ge ehe ebola wa. eka sekehi ea phula.

26. Kaga Tsomo ea letsholo.

Ge goile gwa haana leletsholo ga ehlwe etta Ba letsholo leleeng ntle le ge dau esa seya kapa gohlalwa mokgoshi omong wa letsholo ntle lefiko ea ngaka ea kgoshi.

27) Gagona batho basba kgotlhe tweng letsholo kapa go tsona. Kapa puo engwe eveleng ea Bona Batumi ya Bana Pollo engwe ntle le gove Letsholo le Bulege. Ke gove go se Beta Kamo Pweeng.

28) Ga gona go ileloa letsholo kapa ge go cogatwa Libeella. motho wa ilelaeng tse bohle tsa fela kapa tsa lehlabula ke ngaka ea Pula kapa code ng aka eitseng kaga Bongaka bagage

29. Kaga Baschi ge da itswure thata ka maeto a Banna da Bona ge Bails tsona kwa Kgole me go iwa linaring; Sifila Sire wena mogatla wa Molaya nare. ure se aya linaring oyaki seantlo Kgaki. Kagobany nare gae bolae ea go go rupa cutra mala le libete.

30. Litlou li tsomeloa go tswa manaka fela. ge aebolaile visa manaka a eona kwa moshede.

Kgoshi otla gonea li kgomo tse peli ge atsea bobili Ba ona. moq.

16.

31. Tsomo go tsonywa lehlabula pula sego
yakega lipheko tsa pula
32. Tsomo ke goyaka phoko ea pula ea lehlaba
le go Seleng. Se thomaga go go thewa lefaka
golahlaba dikgati molifaleng go thibula li
heela lelifako. le malwetse
33. ~~Tsomo ea tsona lehlaba gore ke thoko ea~~
Gase Tsomo eo ea gore Bona Batsumi bailo
zaka lenama fela tsa le thabo. Kezoni go
Batsuma gonale seo seny seo Bona batsumi
Base eteng thata Esing gore Bailo atsona
fela. Ke Tsomo ea gore ethe Bahumane
Tswelopile ea Bona
- 33) Linama gojewa tse ling tse ling Ba
li toka megwapa gore ethe ke ling Ba enako
kwa gae go pholosa Baana.
- 34) Go lira lesaka la ligova la li phofolo.
Batsumi: Balira ligova gore li phofolo tse lise
Rilang mo mmileng o ethele wela moreo. oo! otheilang
motkeleng ea tsona mi lisa gapi wa ke motho.
Liphofolo keo litla Bitwa-ke Sehlare seo
eena moti wa tsona ailing are ge a the achuma
Sehlare me a serita ahitsa Leina latsona gore
alitti Koano ka leina la molimo wabo eena
gore Balimo Bahoeena Ba mothehe li phofolo
alitti ka Sehlare se leina Balimo Baka le nthuse
ke li Bolaye. Go epa meruo ke zona go tswara
Kalihlare tsa mileko lego thubella ka mekgang. a go
lira ligova gore ethe li tsee ka tselane eo go
epiling moreo.
- 35) Go thea ga li phofa
Gonale Batho bas eleng meruko wa Bona me Ba
alira ka li hlare moreo ke go thea li phofolo Kamoka
ke 36.) Me huta e e itsi weng ke Batho Babole ke
Sefu moreo. Mouttoane. Bolitswa. Bolitse. legapana Kapa
1 2 3 4 5 6
ukgeri

36. Gagona Kganitso go linoketl goe
 E Seke la Nafiwake Da tho babang
 go thibelhoa tseolileng mochimong ea
 motho tsona ga ona tokeloa go ka litapa

37. Libokwana tseling lia aje wa.
 Go jewa mo pyoane le mooka, go jewa
 li tswina tsatsona. Natoo ea goloa mo
 sehlangeng sa monato me egamwe me ea
 Re me egali kwe byali kajie, etlare geete
 enchi Battare go ya fea ba ea naga byali ka
 jie me ea feli eholoa fela ge goshino go
 tholwa magobe. Me Batho Da Shupa ka
 eona byali kajie. Me Batho babanchi
 ga Baele Bare ke Seboko. Go jewa jice
 38. le Bojaane ba yona le lijee nana tse
 linang mo matyooeng, ke le puru Maletswai
 Kghophi Chuaana le Tsotso, le mathakgo
 Segongwane.

39. Ere ge Selemo Bethoma Ge Pula isthino
 Bona gotta Bonala li cho shoane le
 makeke le lirurufele.

Jie le Bojane litlata go golwa lia fewe me lia
 omiswe me a ba sesheba sa Kamukha.
 ge oata oka ya ntle le Bogobe jie ge ebatse
 eomile lize esa no kwa, ere ge eshino go
 oma ea hlophali phuka le maotwana la fewe
 me kgona etleng ea no kwa ka letswai
 le Bujane Bojwa Byao. Theta li jewa
 ka Bogobe. le nato e jewa byali katsona
 eona nato egolwa kgwili ea October le
 November ebe epehile eile phupu eikepela ka
 mofatse ebe segwedi ere ka moso ebe
 Serurufele. Kamoso ebe mo go kololi
 Kamoso ebe eona Nato, Serurufele sa Bela
 Mae monatong. Me Mae athutse ebe nato. Kamoso
 ea phupu geshino ogola epele matla kala a
 amonato.

(37) Kaga tla oloso ea mokgwa wa Thevo ea lifu
le mureo.

Mores ke wa go thali phofolo tse kgolo tseoli tsepula
ng mo Batheii Baiteng Barege Batta thea eabe Ba Bone
moliphofolo tseoli tsepulayeng. Me seo se ketsepidang
motseleng eo goleng mores lezenne se sa thii wa
sa wela kamoteng. Sitta tsoge sebola wa ke Beng
Damoshima oo; sebatlho sohloa.

Kaga mouttoane othea li noyana le liphofolo
tse mane. Phuti Phulubulu. Mottoho. le linoyana
tse lihyale Kabo Kgaka, Kgvale le huhu leeba
le tseleng tso erung ze li tswarutswane esikeng litgao
la lolileola molaho

Kaga thevo ea Boletswa go shewa ka li depa
gotsewa mahlo kwana abolela atatetswe ka boletswa
me go thewe mo go nwanng li noyana. Kapa le geli
Beela mace go thewa kamoteng le moli nnaang
molikhareng ze li ttho gonwe mo engli nne mo
obimo galikhare li kgobokane moteng me go thewa
ka Boletswa moteng gore etle ere geli ttho gonwe
moteng litswarwe ke Boletswa

(38) Kaga go theolla lifu kapa gontsa kamo
sefang sa comong.

Ge motho aka rapula se mouttoane kapa u
theolla sifu sa comong kapa tsea se nung
sitswari sitswa ke mouttoane kapa ke sifu
ze aka mona otta molira molato o atengalepa
Kapoli kapa Bonjane le Bogolo ba se nung
sitswarwe ke motheo oo! Ge abonwe atheolla
kapa arapula; onale molato wa Boloi le Bohulu
ke moloi. Me gotta ahlolwa kapa ena, abonwang
molato ka ting

(39) Batheii Ba me Reo eoca Bone ze Ba Bon motheo
gore otsepula moteng abarapulula mureo ea Bone
Batta yaka ngaka ea Ba Sepata mono. gore sitti
se motsware. a Bonale. fao otta utsa Kgomo

K34/43

(40) Kaga golata notse

Ere ge notse utu! efopa me stalle ea
 fet'a mo dipaklong sagaso lle mantjibwana
 me ve sala morago oli sala morago me
 me sala morago ge lia kwa phalong liea
 ka entso hya me se lipata kago lettano
 moso aena utu li sala morago kwa
 liang tse kemo phalong ea tsona
 me batho batho banale tseba ea golata le
 notse ka golata linchi jolokobogana sa
 na sa tsona.

41) taoliso ea go tswera linonyana
 ka boletswa go tswarwa ka boletswa
 ke linonyana tsona ke o raine
 akona e le aa, ke byilinkana, leba
 nthlanghlangane, liyoli mo lioloam le
 thaga le linonyana ke nyane kemo ka
 gabona.

-7.

K34/43

1. Hlapi gaeswe ea lwa sae thiu
lwa so sime.

Tonale Hlapiengwe eo eka yakodang som
ethu e alape Basali leina ke Kgoka, ke
(Pallen) Janke ehe tsoyaka lihlapi nte
lwe esa yakulue phoko ea lihlare

1. Hoga Byalo ia tso Reli Bwalang
ke mhele. Hlole, nawa, leraka,
ke lebelele. ntswangoba, gloo.

2. Mege mahle ameli le rea rupa katipa
me rapola rafa, me lebelele lelona
Byalo. lettoli, lenawa rulikga mattekala
atsona. gopitaa Kweli nentse ke lina
merogo, me gape se Kweli ebitile
ettape eona enentse meapulwa oisa Koa
Lbaleng leina la tsona Bareki
Mekgajaa.

3, monago wa li nawa linawa go oshi
 no gootse wa apa mu wa wanaga ~~wa~~
 BoloKa goa etha ere narisa oline Seshaba
 Li thali lia Kotulwa eisiwa kamo se
 Boaneng me upole gotsoe lithono.
 me ka tsona wa pa waja.

Littos li eya kamo thase me li khupuli wa ka
 mau mo kutung ea tsona me etare ka kgodi ea
 April ka moranangapo tsa Balisa abonuru aobo-
 tutho. Kesitso se eona kgouel'eo.

Se osaki wali epolla ka eona kgodi eo
 okali epolla ka kgodi' ea motsheganong.
 Lebelele rua le bwaala me lbe tulu ze ga
 Beli moo ngwageng ontov. ru kotulo ga Beli

①⑨, Kaga lijo tso

Li jiwang kamusa ~~wa~~ bosasa le manji
 Bwana, me etare hazi lelely wa hlaba
 kgomo. wa lira Seshaba. Kapa wa es tsona
 Kapa oka sheba bogobe ka masui.

⑩ Baso solo kgomo se ebola ilwe ke littema kapa
 pharula ene esa juwe ke masogana ke
 me thupana.

Mutta (hare) owa esa juwe ke Basali opwa
 kebaba go lo.

Chipo (Spring Here) ene esa juwe ene ejuwe
 ke masohono

Senamane sa kgomo se ehlhile elusa

Senamane sa eona ga sejuwe ke Basali
 sejuwa ke Banna. le Bakgalabae le Bakukolo.

Limula le li kinywa tsa deshoka

Banyana le li kgarube ke Bona seng baes kga litsetwa
 le migogwanu. mhlatswa. Milo. li tsopele marapa
 mechili. Magelengane kamoka li juwe ke Batho baha
 go lo. le Baba luling mahlala galung. Mirula mola kgokgotwane
 Marutlwa. Kamoka ke ba batho baha go lo. fela,

(11) li hlare tse li jwang molilabuling fela ke
Marutloa ke selimo le likgogotwane le mola le
Maripitta Kutsa Kgweli ea December le November
li jwa ka Kgweli ea selimo nthole name ovelung
Kgweli mafoli.

me limela tseo kamoka gatsona ke tsa selimo fela
gajona tseo li jwang ngwaga kamoka ga ona.
Gottare ka ngwaga wattala se Batho ba Sina Koa Bakaeong
gosilating Batta efa metlopi le lichugwe le li
Kgangane le li gwele, mo marigeng ettare mosi-
lemong ba ya Marutloa Likgogothoane, me pula
ettahy ena Bantsi Baga hlanya eabe ba Phala

(12) Lihlare tse ling li jwa li keyoa, ke lithutso
Mirohe Mogoliri Mpuroku, Maripitta mogogane
Mookolopuli Mochulundu Mogo, Mogo
Mohlatswa.

Lihlare tse li jwang ka kwa thasi ke li gwele
Semporane nakala tholo, ~~mporachutala~~
ma silengane.

(13) Lilo tsa Lilla Bula

El Ere se go thomaga silimo gotta Phokolwa Peu me
soare e le Batho ba Kgo pila Kgo Shi gone go tsele
agola olwe Peu me baller, solaola goantwa
lihlahola, lia ya Koa chimony ea moshadi
gotta ya Batho kapa motho eo akgethloweng
ke li taola gone go kaeo lira motho eo abireng
sebuti, metlare eo ailing a be anali mathe
le marakana Koa chimony ea fage me
abaga Koa moshadi gone Batho abalome
ngwaga omo swa ettahy e le ka Kgweli ea
(Januar li bo kwane) me gotta ape wa lilo tsa
Littahula kamo moshadi me goa Kgo ho kangwe
Bana ba mengwaga e 9. 7. 5. 3. 2. 1.
gone e le balome marotse gotta thonswa ke
ngwana wa motse me jwa itso gohine
wa Kgo Shi, me Batho batta tsebisiva gone
solomolwe ba Kaeja lilo tsa lillahula
Kamoka gatsona

19) Magapu marakana Keliso tselisa neng
 Sebaka seo seka bikhlang selimo ze Sithompa
 Kapa maraga ke tse lifilang kapela lipela
 lilehla Bula gilefela. go Thoma go tonya lifilile
 me ngooba oka vebola wa vomisa watti wa
 oja nako eo oBanang ka eona ka gobane ethehe
 ele mozvapa vomile. le matibe auna seba
 ka sesitelle seo oka Beng watti waja selimo
 seseng

Basali ke Bona balirang ligo tsa lellahula
 Kamoka go tsona. Ka gobane Bana mole Balmang
 ebeng Bahlagole, Batha nna kwa goe kapa womang
 aita noyana kwa mashimong. me meBeriko
 kwa mashimong eona entse ebukwa ke Basali
 me lege monna atsepela kwa mashimong otta
 leta noyana lego tsoa mahale a wileng
 me mosali otta leta aga seboana aea
 nokeu ea go tso Bopa seboana ahe ako
 tula me leera monna otta thusa go tso
 me eena mosali otta kgitha mahale afe
 lea mashoen. le ama luhulu. a regaya
 lege afova otta poloa ka likarolo tso
 atghe thileng kateng, otta kgitha mahale
 afo kolang a wileng li tlo ka leli phepe
 ali Beela go shele ze afova kamo seboan
 Banna kaga masui

ke Bona Bagamang. seeng Basali
 Bona Bare go amogile masui ze atswa
 kwa Saken ehe Bona Ba alirang Kali
 Karolo amang otta tsheloa kamo morisui
 n wa masui ze atswa kwa Saken me otta
 Salisa woteng ayewa ke Baana. me otta
 re ze masui a themile ako kala kemolimo
 alo kala kamo seboaneng se seng me otta
 arita antsa Makhura. le monitwa me
 Makhura otta apha ako tlo mahulo. me
 aholo kala Ba moril makhura a Battoteng
 ka ona.

20; Masui ze ashino go Kokolwa' atla ywa
me ele abolili amang ametse ke hloya
Batta hutsmela Bogobe kaona.

me

21. Meatta fele kamehla ze masui atswa kwa sakeny
ahatta hile ako kolwa kamehla byalo byalo.
me ali kamo ntswaneng kapa kamo thate

me

22. Meatta Bolo kelwa kamo nttwaneng engwe
e ka kwa morago. kapa kamo lebywaneng
kako morago. attalirelwa se thalana
Seoathanna mogolimo gasona se atshela
a engwe kea li sheshe engwe kea
le beche masui amashole ze aliteng
ettaba amonna kapa lepo atshela goshe
ele kage ele alishole.

23. Masui anewa eomong le eomong
kamolapeng. go pitisa nama ea kolobe
kagore ze ~~o~~ ele nama ea kolobe ottare ze
oshebuka motho otte poka ware viti
zome nama es kea kolobe. me ze esape
otta lesa gosheba kenama. me otte shiba
ka masui. Masui shela Barwili bas
Baleng kwa Bogali kapa metswalle emeng
ele kga usui leera. me ettare ze gole motho
eomong es engere ze arita masui makhura
atswe kapela otte Bili wa gotto ruta masui ao
akokotsweng me otte lefiwa ka moritwale
makhura asenzana. gotta anewale bana babanyane
le bafokoli Babaleng kga usui.

24. Masui apwa ke Balapa kamoka me gezole
masui abolili otte Batshilla onai gezole morogo
kapanama masui gazewe atta jewa ke Bana
Baba go do ze Ba eja Masui che go seva seshaba
Bana bathoma go ja masui ze anale li kgweli tse
pili Ba mo hutswelle ka bogobe. go thoma ka ena
go isa ka wa dilemo tse 12. le 14. Kebebayang masui
thata lege ekahlac nama ele teng otta ja masui

28. Nama e jewa ke batn golo. Babanyane baeja me ze gole masui. Battaja masui le eona nama leze go Kabaana le morero vo goleng lij, tse nchi le nama kapa le ze go ka ba li nama ea kgomo ehuleng eo e jewang ke ba bohle Bana Bona batta yaka nam masui.

29. Nama e jewa ka go ape iwa gone ette go Baane le Morov. o Batho batteng ba sheba ka ona le Nama baeja le Bogobe bashaba, me eo aratang a kenne a ebesa. Thata nama ebe siwa ke Banna. Basali Bae ehesa ze go sena seshaba sese Bululeng me Bogobe Bona Bole teng. 30.

Nama ze le teng ka Bonchi ba yona batta etoka me gwa pa li go ahela. 31. Me eona nama eo ea Ithahya gota ntwana Hlogo kea Malome ze ele kgomo ea Bogali. Ze ese ea Bogali kea gage ka mong a kgomo. Me a kenne eene a ganya Mo Kgalehaye wa gwa le ka Kraegwe kapa Rengwane kapa Malome. Tseke goa ntwana seroke ke sa ro amolatlana ng. letogo ke la roa latlang wa seroke ke eena attinganewa letogo e mong seroke kaizeli otta nwa Sehlana mosali mogo makgolo otta nwa mala. Banna Koa Kgorong Batta ja sebeti ze Baslim go e Bua le Selelu. Banneng ba tua batta me ze Bantsi Ba Bua ba sega lithoana Bore ke makohela abahui. megohi etare go ape wa me ea iswa Koa Kgorong ea e jewa ke Banna. le li tse Be tsa Hlogolitta a pawa lia nwa Banna Koa Kgorong.

32. Beng ba litho battare goli tsa mong a kgomo otta sala le littab le li kgopole seroke siseng le letogo. Me atare ze littab le omile me area Banna are tlang le mphalising eona. me Batta atta kamoka Be mothusha go efala

33. Linotse gali atiswe go rekiswe
liyuwa ke Batho me Babandhi gaba
li eye.
34. Me linotse eba tsa eali Boneeng. leze ebi
li o Kali Biletswa ke Ishetto. mogong ze
ekare gugobontsa linotse wa seti wa
Ba Seka mo oli Boneeng on seti wali teta
Ishetto, etta e o bita eomong. me zezole
Seka aka seti ali rata otta li thogila
ze e se liholu. ze ali ali rata linali seti
ke gone wa utsoa. me ze iwana o ka Bone
li notse mo chomong ea mothe eomong
ze wa tswanela go kali rata otta o beje
la mong a chano. ze oli rapile o tsoamane
gone ali ise kaga so mong a chano.
Ge lila kwa shokeng wa li Bona le gone
oli Bee Seka. kago Bona eomong
akatti ali rata. ka Deke la seti la sa
mo logolo areng li notse ke tswika
la na gung. o se ware go li Bona wa
li thogela ware ke tswika oli Bee la Seka
Batho hata itse. gone ke tsa eomong.
35. Linnotse liyuwa ke Batho Kamoka me
ettare ze o bone linotse onale ngwana e o
Monyane lo asantseung anya me o a
neya Mmagwa gore amolomise tsona
ette asekeatswa le notse. me otta tra
hvas. li notse lilitra li tswina tsa
tsona ka methuya ea tsona li hware tsethoke
li tsea methuya ea Kgokgopha. Trophei. morok
olo. Semomonane. Molekwa Mami anaga pu
moretwa. Suikiri. Maphutse. Methuya
ea tsona. Pirukushi. Mavula le morula mo pyoane
Monyela. le Moyelayela. le lematta.
le Dibola. le MoKgoba Monku. le
Moshwana. le Mevka. Methuya ea
li hware tseo Kamoka eng li thuye.

(42) Batho Baza ga heli Molejasing goje
wa Bosasa le Manjibwana. Motshegare
guya Babang Theta goja Baana.
Baana Baza gantso motshegare zego
le Dywalwa Batta hve Baenwa hvalwa,
me Babang Baza gararo. me ebe Banale
Bogobe. Gojewa Bosasa ze li kgomo li shino
gotsoa le Sekgalala le Selalo. Sa ma-
nyibwana (43) Goja mogogoya masoga
nale Mathari. mekepane le mathumela
le masogana le Babanyana (44). gottare ze
~~gotso~~ tseme go tsholwa. gotta tsewa mogoppya
na omonzane pele goa tsholelwa ona Peli.
me goa tsewa omong olatelang wa matho
mo. me ona me go pvana es ke egojlang
Babanyane kamogone me gotta tsholelwa
kamogo wa Raabo. me goatta wa maabo. goya
ka golatelana me gottare moraro gwa tsholelwa
bela kamogone me le kamogone me kgopeng.
me mogogo wa Baba go loanyane otlatsewa
Bogobe kamogone ka gobane battilo goja le
li tlogolo le Babang ha zona kamolaping me Babolika
gore ette Basalle motshegare ze Baboyaka ha
bo huanane leze Bosena Desheba hatta hwe ha
Bongatha ba go tshemika eomong eomong. otlatsele
atle angatha. aea kakwa ntle ettare ze eke Bogobe
ha masui Babang ze Babakgopula Batta Ba
ngathela me a boella gape goyo ngatha gape
gobillela ze Ba bofisa. Bajela kamogone
olemong bale Bararo Kapa 4. (46)
me ze goli nama Batta shebetkwa Kanama le
morro. me Batta ja nama le Bogobu
(47) Ngwana Keena api wangka go juswa
ze esale eomonzane. ze ehe es akgora go ka
vjesa otta ja le Maagwe kamoro ze azolile aya le
mogobalo. kamoro otta ja le thakana tsagaze
Ba motsholela mogoppyana wa gase

49. Batho ge Bazo oja Kamoka gabona batta hlepa.

50) Se go nowa byalwa gontsima ba mathomo me Batta Bonea mong alegal Bare leo kele tulo me Bwa thokwa ka li phafana. etlare mapelo abona ba nea comonyane eo eleng wa lapa leyane eaba eena anwang mahlaku a legal;

51. Gonale byalwa ba se sotho hoboliriveng ka mabule. Mothopo olirwa ka mabule le mili me gotta tsewa moroko wa byalwa gwa lirwa lintse. eabe gwa lirwa lintse tsa lintse

53. Gotsima mabule ainelwa kamo meeteng leyaji lelelung fela Bosasa Bantša afopha meete me atta tsewa ge apelitse gofopha metsi Baahipa kamo nkgon me attare gotsima mesilane ba aphekgola me ge ahumana gone abule mesilane a kamoka ga ona. me otta tsa ~~amisa~~ amisa a phatta latsa molejajing mozaru ga lapa. ahipa likgoreana atswalla go psiko a thebella gone lipuli likolohi li Setlokwa gotsi oja. kaqore likgogoli kame liapofila me litsona otta lilelaka ge lipofitse kamo teng

54) Se go apelitse byalwa ba letsema atswanetse gone ontse sehego ka nkgwea (1 gallon) ke sehego sa letsema Se vafite Byalwa ba magali otlatte olira magali etlare ge go shino gotse wa wantša Byalwa Bobo yang moshate ontša nkgwea (3 gallons) kebyala bobo eang moshate. Ba sehego sa magali me morago gottatsoa lehlakore la kgomo ea Bogali.

55. Se Byalwa Bollamigilele bobogale Botaga motho ka li phafana tse peli fela. ge anele gofita tehaipisa lethabolagase Botta motheke thekelisa. ahe a mela patse atswarwe ke Boroko.

(56). molas wa ge goabelwa byalwa, Byalwa
 Bottare go apewa Bohlotta mosali ohegela
 monna wa gage monna are oka utlwa goe
 ke gamotse metsana akamo mapuri. Me
 otla Bitsa monna gwe kapa mogolwabo. dada
 gwe Rangwana gwe. le Bo motrova kraagwe
 me Bahitza le mong wa kamottase gabone
 es atswanetseng goe etle aba thokeli byala
 a Boo: le go hlatswa linkgo le li Platana.

Gape Ge omogolo alitile monna monna gwe
 Keena es atting alaola. me area mohlanka
 are lira Se le Se.

Me etare Ge monna ele wa es moyane
 mogolwabo Keena atting alaola aBerukla
 es monna gwe Byalwa ka mohlanka wa
 gage. Me Keena atting area es mong es ale
 na kamottase gage ele mohlanka are
 lira Se le Se, le go go shino gohle bya Kgomo
 otile go a pea lina ena mohlanka es.
 me ge go thokwa byalwa Bo Battilo go ele
 tsana goe go tswanetseng goe go tswa byalwa
 Ba Moshadi. le hlog le Sehlana. Me Sehlana
 Seo ke Sa Kgaijeli agagwe oshlakane le
 e moyane. Kapa ge ele Sa es moyane
 Battare oshlakane le es mogolo me oona
 oshlogo Sa nama es. Me etare maladili
 wa amagali Batta ntsa Puli Bare Puli
 e kea mo Kete. me oshlakane le mo ke
 me litla a peela ke mo Kete. Mogong
 moo Ruling elengwe hahakaya Batho ba
 (4). Kapa me ele go e go abe batho ba Battisi
 tseng Byalwa le go asena setho mo Kgomong
 me ele ngwana abo atsitse Byalwa.
 Kase ele leloko; mogon ele ngwana va mogon
 abo kapa wa Rangwane kapa wa Rakgali
 mamogolwabo. Sethogolo. ngwana molamo oaka
 wa lapa leling. ngwana motsvalase.

(60) motho ze aetetswe ke Baeng
 ze gole byalwa aba afa gotta tshelwa
 phafana ea mathomo kea mong alogae ke
 sebezo seo Bailing Bare ze ashino zoba
 fa eare ze Baleboga Ba moera Bare lebog
 a thata Gola ohee kaka thou Chukulu
 eona moshimane. me aBova are
 mphabalimo reja naye me battantza
 phafana ba motshella.

Gape sefela se seng se re morisoana
 ze otshela lufao oletsa omong.
 me zoviao. ke gore ze oefa motho eo
 anang le tsha ologanyi; otta re Kamoso
 ze athwitsi se seng le eua agofa usa
 itse ohebeti me otta zobotsa are ke gole bo
 ze ze ekile kare ke fatizile wantusha.
 mphabalimo.

ke gore ke Baeng ba leBona ba golebogang
 kateng. me thata ke gore Bale Boga molimo
 ke gore ganke Ba gofola gore amolimo otta
 Ba fepa ka mokgwa oboao vonea Basa
 ozopole me lijo tseo Ba lifiwa ke motho
 yo. me Bale Boga ina Molimo. me leze
 Basa bitse eena molimo goe wena Molimo
 re gole Boga! Empa Batta kea motho eo
 Bare mphabalimo reja naye.

(61) Ze Kgoshi enwa byalwa
 Kgoshi ze enwa byalwa Batho babaling
 moKgansui batta leBoga Kgoshi ka Sereto
 Sasage. Battare moKwena tholo ekgolo molimo
 abatho. thobela sebata sa Banna Dau krago
 Batho. Montwane angwato. emong ottaruta
 Kgoshi kaliretse eena alithomileng go
 reta Kgoshi go mottotta. Byale kaze akare
 ge aruta ka Sereto sa Mohlamme are Kgoshi
 ya Balimo le Batho wena Molimo wa Lefatse
 Kamotsoalle amokone.

⑥3.- Gonali Malawa ame huta av aliri wa
ng ka lihlare tsa leshoka.

Go Lirwa mabyalwa a morula le litropeie
me Byalwa Ba morula Bo ashianisa
thata mo mathomong.

Ge aenwa ontse oeya kwa ntle otsolla phoka
me wa tloge wa thoma go ya kwa Shokeng
ke gona ze go thibologile ze gona uena ontse
aenwa oka sehlwe o hlapologa metsoatta
tswa ka kwa morago. me moraga majaji
a se ma kabe etlare ze ontse ophugeliki goho
ywa Botlehe Bo thiba. me fao. ota humana le
Byalwa Bobo phalang mabyalwa aohle alirwan
kage Bona Basa thibele go ya Bogobe ze uile
wa Bonwa pele oshi oze Bogobe, etlare ze go
tsohoa ota nne wena oya Bogobe.

Byalwa Ba mabete ze uile wa Boja pele oshi oze
Bogobe wena ota hlwe oenwa fela o sarati
Bogobe. me ota nta gonwa fela, me morago
boa go tswara. Byale ka lentseme la mogolo
golo are byoale gabo Polaye Bo a tswara.
etlare Bosasa ea tsoze Bogole le si tse.

Byale Ba li trofi gase hoala mono saboteng

⑥3) Kage motsoko lede Bake.

Bantwane ga Bajje motsoko ga Ba Kgoze
le Bake ga Bajje Peipi.

Kgale motsoko ono otywa ke motsoe
mogolo me eseng kamo ka ele kwa lekoa
mogo kgoswan motsoko wa linko fela go
Sena Peipi. lede Bake. Montwane eo a seng
akgoza le Bake ona a gafa. me Batho Ba
le chaba me chili le ile li wa go kgoswa
motsoko o leng teng ke motsoke wa linko
Peipe le kjeno e sa ywa go sengana hoale ka
le Bake. le motsoke ona wa linko. ga ona tokilo
Bantwane ga Bajje motsoke lede Bake

- ① Kgohlwana motato mpiri sepepe
 Uomolo. Tlipa ngenayatshebe kamoka ke
 tse lili tri kweng ka lichipi tsa sesotho. le
 fetlo la efalang le fetlo chettang likota le chipu
 eo ba Bupulung go itella molimo aona ze go
 berikoa lichipi tseling ~~mo~~ ~~mo~~ kamollo. mogoma
- ② Pitsa Sepala ebalana Pitsa ea Byaloa, Pitsa
 ea Sehlare Pitsana tsa mitse a pula. kamoka
~~Mogop~~ ketso li Bupulung ka litsope

- ③ Li Byoana Isa Kota
 Ke mogopo. le hoana. kotulo ea molamu,
 lefehlo lehuluso, mpheng wa lerumo, mpheng
 wa mogoma wa lekhecha.
- ④. Lingapa tsa go tsila meetse byaloa makhu
 na, sehlara.

Gonale legapa la go tshela Byaloa le meetse
 leheng ke Cetsana la goluta meetse. lehengane
 go tsheloa lihlare kamoteng ele lelekaneng
 go kena kamopoteng.

- ⑤ Ka ga Masoso

Masoso aliroa ka mahwang a kgihwang
 kamonokeng ele a Botille ba 4 lit - amang a lung
 6 lit ahitswa goe ke monoka. amang a
 Botille ba 3 lit ke motširi nzwane amang a ho
 tulle ba 5. kapa $3\frac{1}{4}$ ke mohlaha.

- ⑥ Mabwang

Kaga Mabwang go aza ka ona lintla
 me bikutu tsa mabwang ze go agiwa lia koe go
 limo ere lintla tsa ona lia thulama. meetlari
 se pula eneli lintla tsa lia Pattama me nito ea
 Ba e borethe pula ze ena meetse a tsa tsepela
 ea seke ea Ratha. golutela kamoteng.

- ⑦ littalo ze le shugilue

lettase go buiwa la Ba Polwa la talwa. me la
 Rohya la tsaswa ka hoko morago la tshiba
 ka lichili le letsoke. me ya tloge ea
 Bupulwa.

9 Kanarumo

- ①. Zilepe sa marumo. K34/43 37
 2. Ke molamu 3. le lipara li 4 Thebe -
 Ke Kwatse, 5. le rumo la Jattake, le thotswane
 Chosha, le Letsolo

Le kgotloto ea marumo.

Esio li tswaloang mo meleng ke Banna
 Banna Batswala le kgeswa, le hono le tswela phaga
 le lipesha. ge a bo lotse gaahon atswala le pesa
 le koho ea phala e shugulweng le namane le tholo
 Kelikoko ha batho. Basatona Basali Batswala
 ntepa le thutho. Banyana Batswala mahgahi
 Leina la ngwanyana ke le mothepara kapa
 ngwanyana wa lethumacha. Ke Banyana ke
 moka gabona ge a shi atsewe, me Bakubi wa
 thopo koma gabona. Me ge ele lethumacha
 olira le tse otola ka letsoku.

Monna le mosali Balira foketsane gotswano

Kaga Batho ba baneng ha thula li chipi

mo ntwanane lichipi nne go thula menwane
mohlamjane le Rakgwali detsheng le banki
malisa.

me leina la leswika le go nong goloswa li-
chipi mo golona leina ke Borale. Kegoare Bakiti
Ba gotsa mollo wa menato le metsoho le
mosikha Ba gotsa mollo amotona o oneeng
ere ge Basding go kgobella likgong tsa
menato le tseling ele tse nchi Batsee leswika
leo Bale Beele kago golimo me go thbella
Ka mattalo ali phofolo mo li thoko le ka
kwa go limo me balire ntwana ea mattalo
ashugilweng me Ba tsa me uba eo ea
Bona ya li phofolo Ba ubella ka lona mo
li tsa koreng, tsa mollo o mogolo oo. me
ele me uba e .5. le Bona Bale x 5. Kapa
go pitwa kefas, me Batta ubella leswika leo gore ehe
chipi eleng teng ehe etologe go sale leswika fela,
me kagoare Ba lira meliro eo Ba ipatile lego e seke
goa ibi motho maina legoare go pitwa kwa ka
Batho e bare Ba tsepila Ba humane mo Ba e pang
teng le maswika eo nnung Ba atolosa le li noto
li Bonne.

me mu dato eelirang likgoblwane eona Ba lire le
li kgoblwane tsa makgabi. abanyana.

Kaga Sefoka le Ihehe Kwatse

Sefoka ke silo se se tswarwang ke Kgoshi fela
ottare ge gotswa lira Kgoshi ea lira ikwa Sefoka
le ge gole Magali aBa Moshadi Sefoka sea kwa
Ba yong gotse a ting. Lege gotsewa ngwana wa
Kgoshi ottare ge atsewa ke eo mogolo eo etling ea
Ba eena hlogo ea Sechaba seo Kgoshi otla mome
Sefoka le kobo ea li Bata le nkwe.

Ge arata ahe amotswa ela lekgomo Kanamam
Kapa nku. Kapa mpho engwe eo eleng ea gase
ea morweli wa Kgoshi.

(10) Kaga le Suika

Lesuika Bayaka lentšame chipi lelem papu
ti Balira loala la goshila mabeli le goshila
motšoko walinko le go Kgattila lillare
mogolona le go Kgattila lichili mogolona
le go tolosa lichipi le go Kgatta Matsoku
mole suiking. Me gape ge lesuika leo go
Seheletswang golimo ga lona le epegile moshi
ma Batta lephetola Bashila Katho. Ko engwe
gwabe goa yaka go Kopana. Me Bashili Ba
lona. Batta le lahla Bayaka lelang.

(11) Gona le Patolo e e Batolang lwala gore ehe
le makgwakgwamana aletaneng gore go ka
shilwa mogolona. Me etlare Rile echi Badi
le mabele mogolona hale Balola gore ehe
lelelekanetšeng me Batta le rutantsa ka
mebu le go shilela Kgo hla ea mego po le go
shila tseling gore ehe Babone gore lelo kile go
ka shilela mogolona mabele.

me Gotta yakoa Chilo e etleng ea Batolwa
ka Patolo Byoak Kase nne go Batolwa loala
leona Chilo ea rutwa ntswa eliroa ka Patolo gore
ebopise gapila Byoak ka loala le Bupyoa ka
Patolo gore lelekanene go ka shilela mogolona
me etlare lwala le Chilo geli utwana geli shilo
goruta ntswa me goa shilwa mabele mog
Bona. mogolona. Chilo ea lichili le loala
la lichili gali Batolwe go galepiswa. Ka gobane
Chilo ea lichili ke eborethe. le Chilo ea lona ke bo
rethe. ka gore e shila De li Boleta Kamoka
gatsona. Ke makhura.

me gonale nōto etlulang lichipi ele ea le suite
epuntšwe le Soba Balokila Kota Kamoteng Ba
Kgatte ka lona lichipi kapa masuika.

(12) libhoboro Kamoka kes ele lihlabane

Liliroa Kachipi. Marumo le li lepe le lichiana
pattaka thōjane mōloka. Ke marumo a go hla
Bana maina a ona ke av.

15. Lilo tsa lihlabani Kamoka gotsona
li litroa ke monna eo Bohlale. eseng mosali
eo Bohlale.

16. Lilitroa ke monna eo aileng abontwa ke
monna e mong me amoleta. lizele dadaa sae
atswanetsi goe alepe se amouta li chipi:
tseo kapa li bo pyoang kateng.

18. Lilo tsa lihlabani lilitroa gohlabane le go
ithibella mohleng akoti.

Lilitroa ka hlokomelo le ka tsebo ntle le sehlae,

19. Motho e mong le mong eo aratang goe aitse
Bohlale ba go itse chipi kapa meliro emeng e eley
ea le kumetu utswanetsi goe alepe moruti
ka kgomo kapa ka seseng seo seza koang ke eena
moruti.

20. Lilo tsa kgale kamoka ga bona lineleisa
lumelwa goe li ka bona ntle se o sa lepe
kasi kapa o sa ithuti tsona goe oka itse
ga wa lumelwa goe oka bona so goliroa
me sehekhi ebjwa eo.

Ka go patla bana ba bona ebile li timetse
kamoka gotsona ka seno eo aitseng kaja chipi
olira ka tsa makgwa ka gohane tsa aho se
ali itse oile ali patlwa ke bo rraagwe mo go.

21. Baruli bali chipi da itheda ka
sereto sa bona bare gare barula chipi rumoshi
barula chipi rekopana ubeng.

Tovioa kgona sore ga ba bontsi motho
zotta kopana bona bannoshi motiron ea
bona

22. Ge ba tolosa chipi hare goe pa masuika a ana
ng le chipi baisa mo monheng ha Butsella
ka muba me batla re se tsepe ebulule etta
amologana le le masuika le mu. me bagolitse
mollo wa lipilo. omeng bagotsa wa li thutse
me batla bea chipi go shile balahla
masuika

9 Industries

(23) Lichipi Gono go tolosa nkhumang matlita
le Badang Manotse Monaging.
le Mottake Phora.

Lichipi nne li epiwa mo thabeng tsa pitsana
mupenskloof e molapong wa phora
mo thabeng le mo thabeng ea pitsana

(24) Bane Bare go tolosa chipi me Baetope
nkzolo ko.

Bane Bare go gotsa mollo wa li thubi
Babe masuika ao anang le chipi ka
Kvolimo alithutse tsa mollo me chipi
eehlakaneng le li suika etla hle phoga,
eliri siwa ke se Bona Bathuli Ba Butswella
ka muba ea Bona molittakoreng tsa seheso
seo go kgobokantseweng li thutse kafa lishu
me Bane mollo matla a go tolosa lichipi
ka muba wa go Butswella, me chipi etla
nape re se utwa Bogali Ba mollo etolosa
etswa mo lesuikeng ewela mo fatse me
Batta e phutha Ba kgobokela, me Batare
ge Bashilo gontsa chipi eo. Me Bare ka cona
Balira noto. le selepe. le thipa le chipi epano
lele rumo. le tomolo. le le beko, la go phuma
la kulumula. le motato. le kgohlwana le
nphiri.

Chipi etolositweng eno setsoang go limo
atseling gove li ti ee ke moroli. chipi
engwe le engwe etlwa ka ona moroli,

Ke Borollo ke lina kgoblo. entro. echwen Bare ke se
sotho. lina la mozoma wa se sotho ke mohlape se
omong ke se Mokopana.

Kamo ea se sotho

Ke mo kgoko go thi wa ~~se sotho~~
Lefela mibi ke ona neng go golwa moriri
ka ona mo kgoko go thi

K34/43

dress

Kaga gotho ka liko tse li a farday
 ebile tseling ke tsa go chupha tse
 ling ketsa go tswala mo letheke
 mo ere go oshins go shuga kobo ea puli
 kapa la nku aae mo thelo a tlokan
 o n tlo kele ko boeaka seo mo
 otloke letoko le se le Ratwang ke mo
 akob. aae maina a tloko
 a kobo kea. lea linkwe le mago
 le li Batana. le bo nyibi

1. Ke tloko le lego
2. leling ke la li Batā
3. Ke la magopo
4. Ke le kgopo.
- 5 le la ~~ling~~ magopo maotoana a mo yana
- 6 le la. ~~ma~~ lego ko la kwale
 maina a li tlabane tse byoale

Isa Le Bollo la Banna

Gottare monna eoa go letsweng Ke ngwana a kgopela kwa
 moshadi gore ke Kgopela Koma ke goletswa ke ngwana,
 me a Botsa motseta wa gage, me leena otla Botsa mo kgomana
 eo ale Baneng nae me le ena otla Botsa e valeng Kaka Pile
 gagaga. me lia fihla go Kgoshi, me Kgoshi ettare Kapa a Bonang
 Kating are o ka tsihisa Likgotla, me Likgotla letla kopanela
 luhlovo. me ge Baile Ba chumana gore ke nneti Sebaka seteng
 me Batta Bitsa Pitso. go tsibisa Sechaba me Sechaba le Sona se se utla
 na le eona polilo eo. me Batta Ba Sebaka Sa Kgwele 30. gore ka Kgwele
 ea gore gore; Koma otla Bateng, me ettare monatong eo ebulung Ba
 Kgobokana gape, me Ba Ba Lijaji lio Koma eteng ya Bateng.

me Sechaba Sittare go kgobokana sa nwa taelo gore Bosasa
 Bana Batta Le kwa pulo. me Kgoro engwe le engwe ettare ka
 mora ga lipihlilo. Gwa thoma gore go Boolwe mashoboro lihlovo
 Kgoro engwe le engwe, me Gottare mathoma gwa Boolwa Kgwana
 wa motseta wa ka mo kgarong. me gwa itso go boolewa ngwana we
 Kgoshi me gwa Boolwa Baha nchi. me Banna Batta Kgobokana
 Ba lira Pitso eo go tswa ntseng gore go Kgethwe Batho Baso
 Batswananteng gotlo Ba leka Pulo.

Magoro ka mota ga ona ge attisi ke Bana Kamoka gabona
 Bahlage Ba Bootswe Dakopana le Ba moshadi, me ~~Ba Bolewa~~
 Ele gore Kamoka ga Bona Ba Bolli Ba Ba Bootswe ke Bo
 Mmaabo Mogolo. Mogatsa wa Malomea gwe.

me Banna Batta itso go Kgetha monna Kapa Banna
 Babaileng Bare se go hlalanna Ba itea Lichwene. Bas
 eleng Baka Bogali. ebe Bona Battilong go leka Bashimane
 Pulo. me Battare ge Ba Shino go Ba Kgetha. Batta rua
 Bashimane Bare patla mang mo fatse e mona le e mona
 akhupantse mo viri wa gage kamo Seatteng, me
 Banna Baso Ba Kgithilung. Me Batta Ba otla Baba leka
 Pulo. me Bosasa Batta tsogela kwa theheng
 ka Kgogwea mathomo. me ettare ka nato
 ea mo kgare go Kgetha kwa theheng. Banna
 Batta Kgetha eode molisa wa Bona gore aba
 lote a sale le Bona.

Go thoma ka nakho eona molisa ev otla nna nabo gofi
hlala se ehe go aloga masogane.

ettare ge go Bata metse go alogwa gotta hlabi
wa lipuli tseo eleng tsa Bona Baposhi Babolli. me
gotta tswa tshope mopoling engwe le engwe goe ehe sa
bo mogolwa a bona meliti, me le li hlogo letsona litla ope
lwa bo malome a bona le tikhana litla ahlwa likga
ijeli tsa Bona. me ile gwe lijuwa ke bona gona kakoa
thabeng kamokagatsona. gaona setho seo seang kata
a gae.

Gotta setho li ting tseo eleng tsa Ba Bolli litla roa
lwa ke bo mogolwa bona. Meliti.

me ge go kgethwa molisa wa Ba Bolli kamoo kgorong ea
moshadi gotta kgethwa eo eleng motaeta ev mogolo wa
kamomoshadi kapa wa Rangwane a kgoshi ke eena
eo etleng eaba molisa wa Bona eo a o ka metseng mofolo
e hle kamoka ga eona.

Meliti ettare ge ettoga ea opela le huite ge Ba eo tsea
magobe a amalikana. Mettari Mattelo a liphofolo tseo
ntšeng Bali Bolaya se Balekwa thabeng litla Bejwa
go koshi kamoka ga tsona me kgoshi otla pa molisa
a Baana tse ling. me eena molisa otla a Beela Baba
ng goya ka magoro.

Mettari mahleng Ba aloga Batta shugelwa Makgheswa
Amaswa aliphuhupulu evmong le evmong le ge ehe makgolo
a 300. etla Ba liphuhupulu tseka. me Bahang Basengane
Bao Bahlo Kilung liphuhupulu Batta tswala liphuthi.
Gottare eo eleng ngwana ngwako. atswetsweng Kali
hlare. eena akatswala nku. me aetswala enale Boya
esafalwa. Ka gobane makgeswa kamoka gaona
afalwa attoswe Boya ka Phalo me ashugwe.

me gotta nwa Basali gotto tsa Makgheswa ka
le tsoku le ka tsholo, le mlamu ea bona eo e betti
lweing ke bo raabo. me ettare ge Battoga kakoa
thabeng Batta chuma mphatho. oo nneing
Banna kamoo go ona. Iva Sala mphathoo
okgatlweing ka masui ka le molova

Gele ngwana wa moshemanyana otla moisa gaabo
 mogolo. wara Malome gwe ware ngwana ogolile
 a fiwe mosalim me se aleteng otla go shupitsa
 ge a seleteng otla kgopela mo go Baabo. Kapa a gona ere
 Okanne wa tsame omoyakile koa pele. Ke gona se a pota
 le tsela ja gona o ka kganyoga e o monang wa moyakile
 eena. me ettare mohleng a se tse a koa vikhethetseng
 teng otla ntsa ngwana wa kgomo ela wa gona wa eona
 me lege asa eberuka otla megile se lesogana le
 ele ngwana wa mathomo. otla me sile gona ontse kgomo ea
 motlogob se a se tse, Byvale kage se tse wa Baswana
 Kamoka ga bona lihlogo tse Bogali kitse malome
 me le wena otla megile gona ontse Byvale se motlogob
 Byvale ka se ettare le mohleng a huile ba go hita
 bare wena malome a ngwana kapa wa motho eo. o ka
 utlwa gona ngwana wa se go gaateng o ka itse
 hlogo ya gona etimete. me le wena otla tsibisa
 baeno. me letta phutha motho eo. lettare go e mo
 phutha. me lettare se lele mo kgorong le bokane
 mo faka monna e o leng malibana le polelo e
 ya go le hlobosa motho eo. eena monna e o otla ema
 kama o tse a re lona le kgotta le ka utlwa gona
 ngwana wa lona gaateng. me aha oloa
 gape a re wena malome a ngwana kapa wa
 motho eo. a re o ka hloboga gona hlogwela
 ea ga go etlogile o ka itthoboga.
 me Battare se ba phata lla moraga majaji a 3
 me Batta phutha lile tsagage ka mo kgatona Bali tte
 ma. me Kamoso mo kgwiling tse .8. Battare
 le loko le loko la bo moku la kgobokana me
 Batta phata lla tse li kgopa tse tsa moku. me Battare
 li kgopa tse heli patlala tsa ka eng. me se go le kgomo otla
 bala eona kapa fubi kapa chulit e huno lang
 li kgopa tsa motlogob wa gona. me ettare se
 ba shino go bala eona kgomo ev kapa se o Banang
 nazo. me Ke gona eteng wa a balile tse tsa li kgopa

14 Ke gona Mashoboro aka tirang lilo ka
 Boshoboro. Pele ge eshi Ba ne we Boshoboro
 yagona seo Baka selirang sa Boshoboro.
 me ke gona Baka Ikhubaang Balirela Kgoshi
 meliro ea Letswata la Moshaté.
 me Bomasogana ashino go aloga kwa Theheng
 Bale mo gal Ba lisa litkgomo. Baba ligame
 hitla gamiwa ke mashoboro. Bona Battaro
 lisa fela. me
 me thare ge Ba ea ka kwa Sakaneng fao ga
 ehle Ba e lisa litkgomo kafa le go Kopana
 le mashoboro. Go phihlala ge ehe Baaloga
 eba masogana maswa. &
 Batta rekhovalikobo tsentswa Ba Bettetwa
 melamu e meswa Battola litso ku.
 me Batatwa ka liphutha mo molaleng.
 Ba Kubilwe Ilopo. Banonelitwe ka Sebilo.
 Eare kamoso Barwala littorwana le masetla
 ama oto ge le a mhelefu.
 me Basitana Battare go thoma go bolla ka Kgweli
 ea June fupu. Batti Ba aloga ka Kgweli ea
 November Liba tsele, Ba Bollali Kgweli tse. b.
 me Bathoma ka go rupa
 Batti Ba feleletse ka Lerupetta ele Bo Ramasve
 ile. me ehe moheang Baaloga go lirwa Thojana
 ebinwang Boshigo ke Basali le Banna le le Basti
 manyana le Mathumacha. me ethare zego shino
 gotsa Ba na Banna Baru Kooma e Bulule Bana
 a Bafime moano. me Batta Ba the mo ano
 wa Kgoshi eo erueleng m phato oo. Kafa
 Ba Ba thula moano wa Basimanyana Baneng
 Baholla. ele zheka tsa Bona.
 me Battare ge Ba ikana ba ikana ka mpato oo.
 le ka Kgoshi ya Bona ~~Bashimanyana~~
 Masogana atla ena Kgoshi ea Bona le
 methepana Batta ena Kgoshi ya Bona ea
 mosali.

Gotta hlabiwa lipuli eomong le eomong otta hlabiwa puli
 zagona es Akahlahang nku. me Battare mangibona
 ze sothwane etswara methupana etatte i Bina mo
 Kgorong mo gothilong gohlabiwa lipuli tseo. me Banna
 Bakgobokane le masogana ha kmure lipuli tseo. me
 methupana Batta Binda lipuli tseo eshi lihlabiwe
 Bare Kosta es Ke Lefokwana. me Basali Battare
 gofutsa go Bina Ba Buela Kwa giling Koma.
 me ya Bagona go ka hla Biwang lipuli tseo. me tere
 mathomo gotta hlabiwa ya Matsita moaga cona
 gwa hlabiwa ya Kgoshi ea Bona Ba Bolli Bas. me Ba
 banchi ke gona ha kanong - gohlaba. me Battare go
 lihlaba. Baso li Buela ka kwa lapeng. eabe ba
 li apra. me eomong le eomong mosali otta apha
 puli ea motlogolo. fao Banna ka moka gabona Bailo
 go robala. Ke Boshigo. Basali Batta lala Ba Bina Boshigo
 Kamoka yabe goa etse. me ettare ze Banna Batsoga Basali
 Batswela Kwantle le Koma. me zwasale li Bini tseo
 lithilong go Bonwa Ke Banna. me Basali Batta hlaba
 mo kgoshi gore Bana Bakatho Bona. Battare ze Bashi
 no. go phattalla Baga kwa ntle akgoro kwa giling.
 Koma. me Batta thoma gape Basali le methupana le byole
 go Bina tseling gape li Kosta tseo Banna Baeng Bali Bone
 Lisha tse nchi tsa Koma gahi Bonwe go Bonwa tseling
 me ettare meko ea ze go shino go jewa motshagare
 Batta kgobokana kamoka ga Bona Baso ka liphapane
 ba malwa gotholoma mo kgorong le Banna Bo Krago
 Ba Bolli Bas. tseling mathomo ze ba boloka le Banna Babona
 ze ba filiki goa tlogwa goya newa mahwaloe.

Manchibona Bakena Kamo Rukitting gofihlela ze
 Ba aloga. Kamoso gotta Binwa engwe ke mamelem
 le. ebonwe sibakanyana seinyane. me go ttere monne
 kapa masogana es arateng go eta ngwana wagage
 kapa kgajeli agwe. me eare ze Ba Bina are
 mpilekengeena ake athekoano. me ettare gofihlela
 amoseta. me yabe Ba phatta lla. gofihle

14

Isa Basali ge Ba bolotsa

K34/43

Bare gontsa Koma. Ba Rupe Bare Ka moso Bale Mohlokong
 ge Batta ya Bare Manyoboana ba hlehle le Malapa ba la le
 tse gore Basasa go iwa Mohlokong.
 Kamoso Batta tsepela gape le Malapa le metse e cohle
 Bantse Ba laletsa gore Basasa go iwa Thipaneng.
 ge Batsi Bva batla nna mogae me Bantse Ba rupa
 me Bare Byoale Ke Boboso. me Ba tswile li tshuto ka
 mopele le ka Komorago. Mohlogong Battotse ka
 Mohlaaba. Bola mele ka leko kwane makhura aswa
 ng Selo asahlelone lisele. Kefao Bare Byoale Ke Boboto
 Kamoso Batta ya Khunwane. fao Basali Batta thoma
 go sebla mahlaka. a o atlong gotswalwa ke Bona Byoale
 Bro. me Banna Ba oha maloli Bakga Maloli amosele
 Ba oha Basali Bathilo gofollela ka ona mahlaka a o utsin
 Ba sebla Bana Bohla. Bathilo atswale mo lethiking. ere
 ka moteng Batswala Makgheswa. Motshigari ge Ba
 tshela Batswale ona mahlaka a o. leina Bare Ke
 Mosee. Me golla ape wa Mabvalwa amanchi. eomong
 le eomong o lebanne ke ntsho etona ea byalwa e e tsheng
 ea thokwa. gore etwe lithotse Byalwa golla tswa
 Hlogo. le Sehlana. Hlogo ya Byalwa bobogolo ke ea Malome
 Sehlana ke Sa Kgajeli. -

Ge vile wa tse mosali Kapa Basali, me eomong ahleka
 Thari, Kapa a Banale Bana Ba Banyana otla gore
 are nyakili ngaka emphetole lithaka. Me letlare
 golumulana layaka ngaka. Mvong e kalle calira
 gore go tswalwe moshumanya. Mvong gota pala
 Me ottare ge abona tswaro ea gage elokile ea
 Monna lo. Me are a monna are ake. Kgopele
 mosali kwa gese ette amphetole lithaka ka go
 lira moshumanya. Me ottare ge Ba uttane
 aea kwa gabo akgopela mosali Me Babo Batta
 mo gopela eena gore a tswala moshumanya
 lo ette Basetsana eare ge Batta gabo Bona Bahum
 ana mollo otse otuka. Ka gobane geel Banyana
 fela Batta tsega Kamoka Bafillela goasala Batswali
 monna le mosali lo me Basena matta. Me ge gokele
 me lo ateng agoka mollo ma goa Ba lehlogonolo atla
 aetla hvala kage atso tselwa gore atswale moshumanya
 na me amootswala. Keera lo ette eare ge Batswali
 Baseteng Kamoka eena yabakoya lefa walapa lo atson
 go gole tselwa.

Ge mosali ele moopa. Batswali Ba mosali lo Batta
 ntsa eomong gore atle a tswale Baana. Bakeng sa e
 asa tswaleng.

Me Ge ane atserwe le Basali Ba: 4. Ena ele eomong wa
 Boraro Kapa wa Bone ottilo gonna manno a eena lo atla
 ng manno agage.

Monna ge a hutswe ke mosali otla ya kwa gabo mosali
 wagase akgopela Seantlo. Me ge Basena nae Batta kgopela
 mo metswalleng ea BoBona.

Ge vile vare ge tse mosali abanale ngoana. Ke wagage Kagone
 ngwana ke walikgomo. le ge wena. Dadaqwe o sa morali Kagone
 ga tswalwa ke wena ofita bana Bagage Kamoka ga Bone Kagone
 ke wa mathomo wa mosali lo omotserung ananee.

otla moilela ge aballa wabe wa molomela gegolongwa
 Geel ngwana wa Moshumanya etla Ba Kgoshi ea
 Bo monnagwe le Bo Rangwanage le Bana Ba Rangwe
 nage. le ge Basa rate, Kagone Ba matsire Ba
 moona entse e moshumanya.

Mo go lweno ahuile okenela mosali kapa Basali Bagage ogoli
sa Bana le mo go lweno. me Kamoso ge Bagolile ota Batsisa
wa Baaba, waga oluke Bagulirele meliro kamoka ga eona
tswamkeng, me le Bona Batswanutse gore ge otlofotse
opalloa ke go ka thusha le Bona Banale gona go ka go thusha
Byoale kage ogolile me le Bona ohaopolisitse.

Ge Monnago ahuile mena ga okeneli mosali wagage
ka gore mena oli Dadagwe. Byoale ka Dadago ge
Morwa wagage ge ahuile ga Keneli ngweji. me
le mo go lwa motho ga Keneli mosali wa monnagwe.
mokgorong ea moshadi go a gi wa Lehlaswi le go obalang.
Baeng le ge Pula eena go tswa mollo kamoteng, le gore ge
go Sena moriti Batta kgattela likobo kamoteng ge
Bali shuga, le go ahlolwa melato. Banna kamothlaswing
le go apelwa linama tseo kgoshi abapileng tsona ge
abahlabetse kgomo ea molato kapa ea Ithobosa
eveng ere ge monna eo anang le likgomo tse
nchi ettere ge ahuile Batta ntsa kgomo engwe
Baisa moshadi Bare ke Ithobosa ea kgoshi aka
utlwa gore motho eole wabo gateng.

Gepe le ge monna eole eomogolo mo motheng Batta
ntsa kgomo e leng Ithobosa. Ge motho eomong le eomong
ahuile gotta ntsiwa kgomo kapa kuli ge asina
selo. Baisa kwa gabo go tsa ge e le mosali
Batta ntsa kgomo Batta ma ka Ithapo mo hlogong
Battatla molinakeng me Baisa kwa gabo motho eo
Bare ke ko kamo kgoshi, Befihla Bahlaba.

Engwe ke Ithobosa eena ga etla ngwe ka selo. ea
Sepula ea moshadi, gape engwe ea kwa gabo
mogolo motho eo. ahuileng me Baisa mo kgolo
amohu Bare o ka hlogoga ka ngwana wa gabo
Kanamanyane Seo. mo ettere gape ka moso morage
likgumli tse 6. Maloko abo mo hu ahili wa akgoboka
na qwahlabiwa kgomo ea Ithobosa. me Batta rua Bana le
mohu. Bare le ka hlogoga motswali' wa lina kamane See'

(19) *divorce*

K34/43

Inolati wa ge motho aile atsea mosali; me
 Ena mosali eo atogela monna are monna wakā
 gankwāre gapila; me achaba le monna eo mong
 me are se monna wagase ayo mika me agana
 go ya le monna eo wagase. Aganella mo monnung eo
 eseng wagase. monna eo se go ka tile eene aka
 moleisa ana le monna eo amwatang. me
 etare ge ana agoli siki ngwana. monna
 wagase atle atsea ngwana eo, ayo ekholise
 ca ena. me etare le Settamo Sa monna eo le
 Basali Basa, se ngwanana eo asachabile
 Kwa gaabo; a tsume ke monna oshile bama
 Basa le Basa. me etare se atswala wa pele atsea
 Bana Basa Basa.

201.

K34/43

Ge monna ahlala mosali otta Boa le li Kgomo
mosali aboa le Baana.

Ge mosali ahlala monna gonale li Polelo Tseling
isa go Shupa Phoshu momosaling me eena agana
go ahlolwa Katoka. Mosali ga otta Boa lesulo
otta tloga fela ntle le Karolo engwe. Lege etla
Ba gohlala monna leena goa Baana le leBaka le
leng le ole monang Phoshu me anangella otta
ahlolwa pula ntle le Karolo ea Bogali Kapa ea
Baana.

Lesogana ge le senitse Kgare be letla lifa ka Kgomo,
elekamo apeng. Me ge lesogana le zana otta iswa
kgotta alefa li Kgomo A Bethero engwe ke ya
letkgotta tsipili ke tsa Rrago mositsana.

Mohlomong aKanne amolefisa li Kgomo tse 4,
Kagobane aBentse Sehloro sa Dadago ngwana
na. Seo nneeng asekantse. Kagobane Kagano
akaseke ahlwe atsewa ke lesogana otta
tsewa ke monna eo atsereng.

Batho Kapa Lichaba

Sepula sa teng Sere Lichaba ge li shia go aga
mogo lichaba go tshwana. Me Bare mekgwa ea
Bona ea go phila gabona. Kagobane Babang ga
batwale Selo molino keng tsabona, Batwala ka
go chepha. Babang ge Baeja gaBa hlape. Babang ga
Ba Bolotse. Babang Ba Bolotse me ka mekgwa eshe

Kahlolo ya molelo ge motho apshattile motho klogu
 attalifa ka Kgomo. Bare thubile legapa la Bo Kgoshi
 leze ekahlwe arumotshe eo amopshattileng ka molumu
 gagwa lehelwa thumulo. Eolehelwe - mali abo
 Kgoshi. Me ettare ge motho eo ashino lifa ka Kgomo
 me likgotta lita na Kamali lare Kgomo ea mali agago
 seo. me tena ettare gopulile. Malike abo Kgoshi me
 Kgomo eha le Kgoshi. Me ena ge arata aka ellaba
 kapa aetua. Kgomo ea mali gae ruime ke mottaana
 ruicwa ke Ba moshadi hla.

Kgomo ge eka thula motho go mmolaya etswamke
 gore eBola me le rona. Kapa mpya ea utswa nama
 kapa ea Bola ea ruicwa ea Bolawa. Kapa
 mpya ea Bola ea rube nku kapa Kgogo etta Bola ea
 Bare le ruo go leze lelung. Kapa Kolobe ea eja
 likgogwana etta Bolawa. Bare Luru ga leje
 lelung. Motho ge aholaili lomong wa Bola ea
 Bare legotto lelepa ka Setopo.

Motho ge ahili tse ngaka gore ette emvaleb.
 atta ntsa khunolla mosaba. me ettare ge
 molweke apulile antsa Kgomo anea ngaka.
 Litavla ke Chitshelkanung shelling 1/-

Sepula sisung Sere Kgomo ya ngaka ga etswale
 ke gore ge agalapile me osena Kgomo kapa
 osena seo oka mopatlang kasona goafila
 me ngwaga epetang seatta (.5. year) akaseke
 are ke Kgale etswa ntsi gore ette le mamane aeo
 na ettare Keyaka Kgomo. eseng likgomo. me oena
 atta ntsa Kgomo wa molefa etlake gopulile.

Gape Kgomo tsa Bogali gali twale. Kagobane
 ge otsire mosali ka likgomo tse .10. lesome
 me wa hlalana le mosali wagago. moraga
 lileno tse lesome kapa mengwaga. 20.
 ettare ge le amologana Babo moetsana batla
 gonea palo eela ea gagu ge otsia mosali eoo
 ka likgomo tse .10. lesome le lipuli tse .10.
 le linku tse lesome. golikaya palo ea gago eo
 wena otsiring ka rona

28

Moya ge hlaba moli Boshigo Kapa motshegare
 ya hlola. Bare ehlola lehu. Kgomo ge ekhoa moutto
 legona ea hlola. Kgomo ge etswa mookola ea hlola
 Kgomo ea tswa serotswane kenno moletagong
 legona ea hlola, Kgomo ga tsepole ka lerumo. Barea
 ge e sa tsepole kenno ehlaloe ka lerumo Kapa ka
 Selepe Kapa ehlaloe Kenque. etswanetsi gore
 ehlaloe, ka lentwe lele reng sehlola gohlola sa
 Kgomo, sa motho sea ithlolla.

34 43

(48) A ekgwana eo e ililisiwang gore motho a seke a le
 seo. se ililisiwang. Mosali ge a huetse ke monna
 gae metseng gaa kene ka kgoro ga a kene kamontlo
 ottare gofifatswa me anewa sehlare ka sebebana
 a settamella mo mo kgopaneng wa gae ottare ge ae
 ja Bogobe Ba mathomo otla se soba a ja Bogobe
 a se lupile me ge a tsho go ja sehlare seo kgona a
 ka kgopaneng go ja ntu nase ge a tswa ka kgoro ba
 tla eo tse a mutle wa likgomo le wa lipuli le wa
 linku me Ba gella seetse ba eo mohlapisisa koa
 mo sakong wa kgoro. me ottare moraga
 mojasi 3. ge Betho ba Pattalla Baja ga abobona.
 Ba neng batho lehungo. me otla tloga le Ba
 Sali ba 3. me a lofoka koa mashehong
 a gae le amang. me ottare moraga kgweli
 a ka eta me otla nna koa mo sakong me Battar
 gomona ba eo tse a mutle wa likgomo lipuli le
 linku ba eo mohlapisisa. me se Ba monna Bog
 he otla soba sehlare sila me aseja le Bogobe
 monna lewa se a huetse ke mosali na
 a lira byao.

Gape monna eo abolo tseng vili ngwanyana
 eo a shing atsewe kgore ke lethumacha ase
 ke amolira mosali.

Le Moshimane eo a shing a bolle ga a robe
 le, ~~na~~ ngwanyana eo abolo tseng kgore
 e le Leshoboro.

Leshoboro la Moshimane gae kene ka
 motho peng ga Bogali Bogoleng masog
 ana le me the pana. go kena lethumacha
 lona lea kena goila Moshimane.

Basali ge Basa tswara Bana ga batene
 kamosakeng la likgomo lipuli le ta linku
 bare otla li gata lita folo ka ling ee
 Ba Mercha. mosali ga ite likgomo ka
 Bogare ge ipita e na aeme ehe lifelele gofeta ke
 mona a ka itsona gofihla koa tsila eang
 teng.

Go galima ga chuwene ke go liega.
 Barea gone ere ge orata golira selo kapa orata
 guya maeto onape otloge gona byoenong.
 2. Moleta ngwili ke mobla leswiswi
 Ke gone ge ontse o polologa uttabe utswarwe
 Kentwa a gaal.

old man who was
 photographed Jan 1939

Mothusi wa li polelo tse ke Montweli Makilla ke
 Mokgalabye waka Bang lilemo tse .99. Ka gobane
 vhlabane ntwa ea mathomo kwa Phokwane se ele lesogane
 atloge a falla kwa ga Mattala ahlabana ntwa
 ea Makhuyo a sekono kwa Bofeli atloge
 ahlabana ntwa ea matibele le Ba Mattala
 atloge ahlabana ntwa ea Sekukunle le
 Mahuru le ma pono le misionane si Ba
 Bolaya Sekhukuni. se atle tswarwa aiswa
 Dronkong.

me oile mohleng wa ntwa ea Makhuyo
 oile aitea chuwene. ntwa ea mathomo aile
 atswaetwa letsoho. Ge sohlabana Ba
 Mattala a li chueung le matibele.
 Ke Monna eo a Boneng Kamahle mekgwale
 lefatse. me a bolala tse a li Boneng Kamaha
 gatsona. Me ere Byvale kage nne ele mofalle
 kwa Sechabeng sa Ba Mattala Bolo Ba li taba
 oitse tsa kwa Ga Mattala Ga Masirumule,
 Bantwane ke Batho baba iteng meliro emeng ea liata le go
 sehutsa ka likgomo. Baitse gobetta Mogopo le kg legopo
 kotlo ea tlogwana ea melamunang le li tselana
 mohlolong le kotlo ea go itthotla e Bettlong.
 hlogwana, le setsoantso sa Kota Ba sebita. le
 maho le mahwana a gojalea hukung Byvaloa
 kamo pikeng ekgolo. le leho le tsholang.
 Kgale ngaka ne e e Moshadi fela ephoklong
 dira ge litsoa lego Ba foka le go nesa pula
 e se batho Bahala olang kapa Ba Berukisang lihare

End. S.201